

Орган Чураччинского районного Кочивета КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Якутской АССР

1970 жыл. Алтынны 22 күнэ
чэлпизэр

Тэхсара 40 смла
Сыланати 2 харчы



МИНСКЭЙ УОБАЛА
томиж байчидангэ эгиг
маданынхкара, хэсэ
Снийонтогга: хангас
Уга — минигэ сага
нанда Станнекич уонна
тураны полкаларга уур
М. МИНКОВИЧ

Пятилетка соруудаба туолуохтаах

тара, сонгоох өйдөтөр үлэни
ичингитхэртэ, тэрэһин-ханаа-
бигэстэбнэй дээнэлхэри эр-
дэттэн олохтооботохторо буел-
дулар.

Оройгон калкыктарын быра-
былааныяларга, сөпхөс дирек-
цията уюуна промышленность,
тутуу, өргөн у.д.а. бары та-
риктелер салайааччыларга сый
хаалыгы сыйдарыгар патриот
былааныярын бары көрүгүлөрү-
нө толорор дыбаллары ымаат-
таахтар. Сүрүм болжонтоу го-
сударствога туттарыялар боро-
дуужубаа хаачыастыгыгар уу-
вухха.

Тыг хангаймыстыбтн унра-
лнштн сүөнү олүүтүн салгын
сүөнү былаан
туолуутун хонтуруулаар, тал-
лар снллах агрономическай
днйалар олохко ннгрнлнрн
ону тнэ 1971 снллах туо-
рахтаа култура, хортуонпуй
снмэстн былагын бары хан-
гаймыстыбларын толоторор
днйалы мннхтнх.

Бу кунларго бары биргээд-
дэргэ, өдөөлөннеларга, премия-
леннигы уонна тутуу төрүт-
лөрүнөр, иһилилхитөр Советтар-
ын сессияларыгар уонна ис-
полкомнарыгар бпэс сыллаах
былдан туолан иһингиз тутуулар
бөппүрүөхү аһаан-минээн дүүүл-
дүһүлөхкө, баар итүгүстэри туо-
ратан, былланы төлөрүүтө ис-
кыахтарын аһаан, төлөрү туһа-
нар иһингиз, бары үлэһиттөрү
түмө тардылалла.

Оройуоннаары народнай кон-
туруол комитета уонна кини
кыстаталардаахы группалара, по-
стар промпабдэтиэ резерваларын
көдүүстөхтэхтэ: туһаныыга су-
рун болломтодорун ууруохтаах-
тар, хэромиэукары, тутатына
туоратар дьаһаллары ылаах-
таахтар. Народнай контрол-
дар быйналгы кыстыкка мччүг
сүөһүнү көрүү-карайымы туру-
гуң утумнаахтык көтөөн көрөр
объектиэстөөхтөр.

Олохтоох "партийнай төрилтэ-
дэр барты коллукунтарга, бир-
дэглээн үлэһинтэргэ хаал-уруу
коммунистический партиа
XXIV съезина көрсө үрдүтүл-
лүт социалистический өбөнээт-
листитбэлэри ылынарарымын ил-
дэн-сэдэнэн ымытыахтаахтар.
Үөдөһүйүтүбэлэр төрилтэлэр

[illegible]

Выйыгы дыл булаанынын толоруу, общественный сүөһү жытыгын ыччаллаахтык тари-ини пэтилетка сурудабын толоруу хааччыларын таһынан, кээр пэтилетка тулаутугар биге акылааты уурун чуо-луйык өйдүүхкэ.



ССК
СЪЕДИ

Уруулун ыһы

1931 снл. Холтордо тэриллит колхоз са-
гардым алавар туран эрер нэмэ. Ити снл эдер
ул дьоно колхозна кирэһиэр, кини хонуу хо-
туулаах үлэһитэ бучар суолугар үктэммитэ.
Онтон билингээһинтэ дьир Павел Гаврильевич
Пимигим Эрилик Эристин аатынан колхоз биэр
дуудара үлэһитэ, техника күүһүн саталаахтык
туһанар тракториһа буолар.

Үгүс дэон оловун аймаабыт, ыар бөлнөлөри хавдарларбыт суустаах сэрии уонна уот кураан дьылларыгар, киһи-сүбү түһбүт хууннэригэр оҕону-дьахтары, кырдыаастары көбүлөөн, тэрийсэл үлэлээбэтэ. Кыһыгыты тымыкыта үгүс-түк тоҕмут, сайыгыты куйааска уһунуу өс-пүт, илии үлэтин сыратын-харатын этенэн хаанынан билбүт киһиниэн буолар. Киһи оччо

дөркө д
риттөн т
дэбурга
килбизин
даламжн
төн үтүс
рм ыльм

Бу үг
истерэн
хэлэринг
ССНП М
социали
дүүлүүд

1998

Ынгырыы өйөбүлү көрсөт

Былырын кыһын «Техниканы мунутуур көдүүстээхтик туһаныабыт!» дигэн совхоз Сыланнаабы отделиениетын механизатордарын ыңырыылара оройуон үрдүнэн ниигэник сэтээриллибитэ. Сыланнар бириднэ условнай тракторга 103, барыта 4500 гектар сымнааһас хорутууну баара-суоҕа үс ыйга онгоруорго сөрүктэммиттара. Онтукаларын бириднэ условнай тракторга 110-нуу, барыта 4952 гектар сымнааһас хорутууну онгоруон чиэстээхтик толорбуттара.

Соторутаагыта отделение бастын трактористарыттан бирдестерэ, коммунист Афанасий Макаров олуньу 1 күнүгэр дьэри лоп курдук 1000 тонна огу таһыам дьэи социалистическаяй эбэһээтэлэстибэ ылынаа уолна куоталаһыта бары трактористары ыһырда. Кини, ити аата ДТ-75 тракторынан 800 гектар сымнабас хорутууну оноруохтаах уолна өдөлөннөбө, туох баар чааһынай ыаллары ааһан турар, наада буолар от чыппэрин совотовун таһыахтаах.

Бу күнээргэ отделение механизатордара ынгырын
ны лэгий биһирэбилхэн дүүллэллээр уонна ба-
чыныны ойбоон үрдэтиллибит эбэхээтэллэстибэни
былналлар.

В. ДАРБАСОВ

ЫАЛЛЫ
ОРОЙУОММУТУГАР

Оройуон промышленнай предпринятиелара
патилетканы 4 сыл 9 ыйга толорорго ылым-
ныт социалистический эбэлтэлэнистибэлэрин
чэстээхтик толордулар. 1970 сыл алтыннык 1
күнүгөх туругунан патилетка устатыгар
18204,2 тыһыынча солкуобайдаах валовой бо-
родуускуйа оҥһулуона. Ити быдааҥга ко-
руллубүтүгээр 97,2 тыһыынча солкуобайынан
элбэх. Бородуускуйаны батары быдааҥа 11
тыһыынча солкуобайынан дьарылына.

Ордук үчүтөй көрдөрүүлөри «Сельхозтехника» оройунаынаызы отделениетиын, эт-үүт комбина-
тыын коллективтара сүтисиллэр. Комбинат эба-
һаалатистибэтин өссө мй агарынын урутаан
талорбута, бизе сыллаах былаанын таһынан

ОРОЙУОН ПРОМЫШ
4 СЫЛ 9 ы

163 тыңызын
дуужсууяны
ча солкуоб
былаан 64
лынга.

«Сельхозте-
та пятилетки
на толорбуту
Оройуон
руутэ осөө ү
холобур проз
ры тартыла

Ити төр
хаалбыт бир
дахтарын ү
дьяһаллары
(Мэҥэ-Хаҥа)

ЫННАРЫ УОТУОХХА! Сүсүхүттэрэ уонна еспублика бары на специалистарыгар ЫЛАРА

Борооску ахсыттан этиллибит эбиллини ылар туһугар, суукча айытын биир төбөсө икэм-тиминэн 4 аһылык единицатыттан итэбэлэ суох аһылыгы биэриэхпит. Ону таһынан ыччат сүөхүнү концентраттарынан уонна коөнньөрүлүүбүт аһылыктарынан эбии аһатыахпыт. Сүөхүнү кыһанан уулатыахпыт. Зооветеринарнай дьаһаллары барыларын төлөрүөхпүт, сүөхүлэрбитин биостимулятордарынан унуолуохпүт. Ыччат сүөхү таһа төлөһүөх-улаатан иһэрин ый бүтүэһин айы мыйаан билиэхпит, социалистическай куоталаһыбыт хаамытын кутуутун дүүллүөхпүт булуохпүт. Бу дьаһала туһалыах бастык опыты уонна наука ситиһим-лэрин дьаныһан үөрэтиэхпит уонна опхотуохпүт.

Ыччат сүөхүнү кыстык нэмгэр үлэниин улаатарын ситиһэргэ, онон нэһилиэһинэс олус наадалаах аһылык бородууктатын — ынах этин онорууну элбэтэргэ биһиги бу ынырыгыбытын республика сүөсүхүттэрэ уонна тыа хаһаайыс-тыбатын специалистара буна бары, ССРП XXIV учараттаах съездин көрсө күүрээниэх үлэни тэниһи туран, өйүөхтэрэ диэн эрэнибит.

Ынырыы сөхөс сүөсүхүттэрин уонка спе-циалистарын муньаһар ыһылынна уонна партком, рабочном уонна дирекция холбо-хунтаах муньахтарыгар биэргэтилиннэ.

Советтарын ты, хаһаайысты-маччыларын уон-үөрлэтэлэрин, ыстыбатын үлэ-фсоюзун обко-р, нөмө хаһаа-рабочайдарын, уонна тыа-тын специалис-тар кинигэ дүү-галларыгар уон-

на «Өкөм» совхоз сүөхүтүн үлэһиттерин, специалис-тарын ынырыгытын өйөөлүү төрийэллэригэр соруудахта-та. Уобаластаагы уонна оро-йуоннаагы хаһааттар редак-цияларын, Саха АССР Ми-нистрдарын Советын иһинки радионан уонна телевиде-нионан биэри Комитетын субан сүөхүнү ыһыгыты уо-тууга социалистическай куо-талаһымы мэдэһити сыр-даталларыгар эбөөһинэстэа.

ин тупсарар туһугар

тин бөлөһүнэр, үүтү арыы сыах-ппакка эрэ тутта-бамытынан үүт-адыс салаас буо-и сүрдөөх түргэн-караадыска тийэ-он бастагы групп-ыгаадыска тий-үбүт, аһылыта-иһастан ордубат-ар. Сүөгэй аһы-ыска дьэри сойу-уонна аһылыта-раадыстан ордуо-тинник балаһыан-хсар туһугар бу-ры сайылыктарга-и ыһалларын та-ада.

раас буолуутугар үүт кутар иһиттэ-һылыылар кыра-уолталаах. Оттон-ы отделениелары-тар иһит тийбэт. ы сыахтарыттан-омуостанан оло-ры сыахтарыгар

бэйэлэригэр да иһит-хомуос тийбэт. Маньыксыттар маарылаан хааччылыыла-ра аһыс мөлүөх.

Совхоз Сыланнаадым отде-лениетыгар сүөгэйи арыы-сыаһар 10-15 хонноро-хонно-ро арааллар. Сууһуллубат, сотуллубат, кырдаах дьаһа-итинник уһунуук турбут сүө-гэй хаачыстыбата мөлүөх буо-ларын дыктиргэһэх табыл-лыбат. Оттон сыах төгмүт уонна аһылыт сүөгэйи туп-пат эбөөһинэстэах. Дьэ оччо-го партия уонна правитель-ство сага дьаһалларынан үсөкөтиллибит барыстаах ба-лаһыаннааны совхоз төлөрү-туһанар диэн этиэххэ сөп дуо? Биллэн турар суох.

Онон үүт хаачыстыбатын тупсарар иһин үлэни түргэ-төтөр эрчимнээх дьаһаллар ыһыллалара наада.

3. МОНАСТЫРЕВА,

Сыланнаады арыы сыа-бын маастара.



МОСКВА. Владимир Ильич аатынан электромеханической завод элбэх тыһыынча киһилээх коллектива пятилетка былаанын бөл-дөөх иһиннэ төлөрдө. Пятилетка сабаланыаһыттан бастык үлэһит-тэр уонна новатордар 2,4 мөлүйүүн солкуобайы нэмчилээтилэр. Киһилэр съезди көрсө өссө 300 тыһыынча солкуобайы нэмчилий-гэ быһаарыннылар. Предприятие рационализатордара уонна изо-бретателлэрэ сага пятилеткага заводтаагы рационализаторскай фонду тэрийэргэ уонна 4 тыһыынча рационализаторскай этиини уонна саганы айымы киһилэргэ эттилэр.

Снимокка: тыа хаһаайыстыбатыгар аналлаах бензоэлектрической станциялары хомуйар сыахха (хаһаастан ука) А. Глухов, М. При-валов, В. Денисов. Киһилэр бизестик ирээни баһылаатылар.

В. КУНОВ фотота

СССР фотехрониката.

МИНИМУМУ ҮӨРЭТИИНИ САГА САБАЛААТЫЛАР

Промкомбинат 57 үлэ-һиттэрэ бука бары эконо-мической минимуму үөрэ-тэргэ быһаарыннылар. Пропагандист, комбинат-директора П. Г. Кирил-лин бастагы занятиены «Экономической биллэлэ-ри пропагандалааһын суолтата» диэн темага анаата. Итинн таһынан куруһуок тэрээһинин ту-һунан сүбэлэстилэр.

Ол эрэри бастагы за-нятиета баара-суога 35 истээччи сырытта.

х х х

Үлэһиттэр ортолоругар экономической биллэлэри тарбатыыны тэрийин ту-һунан боппуруос совхоз дирекциятыгар өссө ал-тынны 1 күнүгэр көрүл-лүбүтэ. Алтынны 15 кү-нүгэр ити боппуруос ра-бочном муньаһар хат-

таан сөргүтүллүбүтэ. Ба-рыта 30 куруһуогу үлэ-лэтин былааннамыта.

Бэһэһээни түмүгүнэн, үөрэһинэн 602 киһи ха-былынна. Совхоз 166 су-лууспалаахтара, рабочай-дара орто уонна үрдүк үөрэхтээхтэрин быһы-тынан уонна да атын би-ричиннэлэринэн үөрэх-тас өттүгэр хааллылар. 27 пропагандист сүүмэр-дэннэ. Дождордуурап, Бол-тоно уонна Соловьев от-делениеларынаагы пар-тийнай тэрилтэлэр бири-дин пропагандиһы ситэ-сүүмэрдии иликтэр. Анаммыт пропагандис-тарта уон үһэ үрдүк үөрэхтээхтэр. Занятиелар уон биэс куруһуокка ытылынылар.

И. ОКОЕВ.

Полиптинформатор

Мутудай орто оскуолатын учуутала Иннокентий Афа-насьевич Петров бэйэтин нэһилиэһин үлэһиттэригэр активнай общественник бы-һытынан биллэр, ыһыта-нар. Кини сага киһини интэр-үөрэтэр үлэһэ 36-с сылын үтүө суобастаахтык үлэһит. Иннокентий Афа-насьевич быһылгы үөрөх-дьылыгар 8-9 кылаастарга география уруогун үөрэ-тэр. Кини оройуон бири-бастык политической тэри-йээччигэ, быһыл төрдүс сы-лын политинформаторынан аһанан үлэһин сылдыар.

Кини бэйэтин зонатын үлэһиттэрин ортотугар эл-бөх бэһиэдэлэри, ааһыла-

ры онгорор, көрдөрүүлээх агитацияны кэрэхсэбиллээх-тик тэрийэр. Быһыл В. И. Ленин туһунан, оһолор үө-рэхтэрин, дэриэбинэ-олоһун туһунан нэһилиэһинэ орто-тугар лекцияны хаста да-аахта. Кини бэйэтин зонаты-гар кыһыл муһунугу тэрийэн культурнай-маассабай үлэ-киһинэн онгордо. Манна колхозтаахтар үлэлэрэ-сиэркилэ курдук көстөр. Киһилэр үлэлэрин түмүгэ-һидарынан көрдөрүлээн-нэр.

Бу күннэргэ кини бэйэтин зонатыгар политүөрэһи тэ-рийэн ытта.

Г. АФАНАСЬЕВ.

„Эрэнэрбит эдэрдэр“

„КЫРДЫБАСТАР ДА ХААЛСЫБАТТАР“

Ыларыхтарга олохтоох врач туһунан Мутудай Советын иста Д. Д. Пермяковтан, орто оскуола мыймактан мыймалаһан көрдөххө, нийк да үгсүү-харысы суобун туһунан мыймаалар үгсүүлэр ханынгар диэн бытыллыбыт барбар.

ФЕСТИВАЛЬ ҮҮТҮҮЛЛАР

КҮҮ

з сүс

ра рс

уонг

Р Ү

онинд

цествен

ханаа

рон ба

ы атаа

хайдан

үүүлэс

ы ыс

илини

иэрини

ураахта

учарат

нэрсүү

иэн сыа

и быйыл

ол эбэтэр

71 сыл

сүөһүнү

ран 1970

ыты 210

ы

хайа барары жанрдары хабаан турар, биир чактаах программаны бөлөмнөөхтөөх, ол иһигэр драматическай айымньылары туруоруу эмне кириэтир сөбү.

Фестивальга кыттар коллектив ССКП XXIV сессия кэрсэ уюуна Саха АССР үтүлүбүтэ 50 сылын чааһыгар үлэсэ ситиһинилэр тустарынан рашпорт бөлөмнөөхтөөх.

Телевизионнай фестиваль түмүктөрө республика оройуоннарын үс бөлөххө: промышленнай, тыа хаһаайыстыбатынан дьарактанар кини оройуоннарга уюуна хотугу оройуоннарга — хайытан оҕоһуолуохтара. Фестиваль кыайылыахтарынан буолбут коллективтар, ону тэнгэ биирдиилээн толоророччулар ойдоһуһуу кыһмеллараынан, Бочуотунай грамоталарынан наараадалаһахтара.

Фестиваль тэрийэр комитет председателинэн Саха АССР Үтүлүбүтүн министри солбуйааччы П. Н. Гермогенов, оттон жюри председателинэн Саха АССР Үтүлүбүтүн министри солбуйааччы Л. Н. Докторова бигэрэтилиннилэр.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ССКП обкома уустуран самодеятельность коллективтара телевизионнай фестивалга тэрээһиннээхтик бэлэмнэһэн кытталалар хааччы-йалларыгар партия райкомнарын, горкомнарын оройуоннарданары, куораттарданары Советтар неһолкомнарын соруудахтаата.

ҮЙЭЛЭЭХ ГЫНА

Мэччирэп, ходоһа сирдэрин күрүөлээһин сөххөс үрдүн быйыл балачча барда. Бу үлэ Сылай өтдөлөнүстүгэр эмне күүсэ ытылыһа.

Түөһүгэ Кулуткин Семен Григорьевич, Старостин Дмитрий Константинович уонна Винокуров Иван Дмитриевич бостууктуулларын быһыытар бүтэй туһууттара. Кинилэр үс биэрэстэ усталаах барана бүтэйи уонна үс аһар биэрэстэлээх үс маа тоһого бүтэйи оһордулар. Уһун Күөл биригээдэтин сүөһү малааччылар Роман Николаевич уонна Егор Абрамович Дычковскийдар итинэн Петр Михайлович Дычков уонна бу үлэсэ көхтөөхтүк турумууттара. Сайыны быһа кинилэр, сүөһүлэрин көрө-көрө биэс километрдаах сиргэ эргийдилэр.

Отделение сылгыһытара бүтэйдээһин курдук үйэлээх тутуу дьыалатыттан эмне туора хаампатылар. Кинилэр үс километрдаах сиргэ бүтэйдээһинилэр.

П. МАКАРОВ.

Биир ньыгыл түмсү

Интиһиэркилибитин курдук, таабыта. олбүт президент Насер биер суурай Египет э свамай чугас сороһинга Аһар Саадат кандидатурага Холбо-луктаах Арабскай Республика-бы ытыллыбыт референдумга бүтүүн уопсай ойобулү ылбыта. Кини кэлин сылларга ХАР вице-президенти эбөөһинкэһин толорбута. Аһар Саадаты пре-зиденти билбардаһын уруксу курсуан—революция ситиһин-лэрин көгөтүн суолуан биге-тик иһини дьэки барарга Еги-пет нуруотун биге быһаары-нытыи курдук сыаналаһар.

Каирга ытыллыбыт Холбо-луктаах Арабскай Республика национальнай муньыары суһал мьырылаах сессията Египет революциятын ити идеаллары-гар бөрүннээх буолуу ты-мынан ытыллыбыта уонна Аһар Саадат кандидатуратын рес-публика президенти поһугар биер санаһан туруорбута. Сес-сияга тыл өтөрүгэр Саадат по-литическай программаны бил-лэрбитэ. Ол төрүтүгэр манын сүрүн принциптер кирибиттөрө:

Израиль быһдаан ылбыт араб-скай территориялары босхолоо-хун иһин охсуһууну салдаа-һын, арабскай нация бииргэ түмсүүтүн бөгөргөтүү, социа-листическай уонна прогрессив-най дойдулары, бастатан туран, Советскай Союһу кытта доһор-доһуу уонна ыкса бииргэ үлэлэ-һин, Египет нуруотун социаль-най-экономическай ситиһинлэ-рин көмүскөһүн уонна бөгө-рөтүү. Аһар Саадат кандида-туратын ойбоһо туран, нуруот ити программа иһин куолас-таабыта.

И. Л. ССТА мр

КӨХТӨӨХТҮК БАЛЫКТЫА

Мунхалааһынга сельполар тэрийиһи араас хор ахсын тустаах былаан райпо-требсоюз бырабыланыатынан Быйыл балыкты таһаары турар. Быйылы ба-дыааһын сезонугар бериалибит былааннары толоруу сороһунга эргилэрин көгөтөргө, дьон-сэргэ ыадыһытын хаачыйарга бил-лэр көмөһөн буолуора.

Аһыт өттүгэр Кытайнаах, Амха уонна Бахы сельполарын салайааччытара ханьык дараһы суолта биэрбэккэ, быһаарылаах дьаһаллары ылбанка балыктаа-һынны ыһыпатахтара. Оттон Чу-ралчы сельполун бырабылаан, кыта кэлин икки сылга бу үлэ-ни балачча тэрийдэ. Нейиллэ-һини балык аһынан хаачыйыи соруудаһын балачча аһара толор-до.

Быйыл рыбводуһан сайыа, рыллыбыт күөлэргэ толору сас-таптаах балыктыыр биригээдэ-ни тэрийиэххэ наада. Кинилэр бултабыт балыктарыттан 20 бырыһыанын ара байалара үллэ-сэллэр. Оттон ордугун атыыга таһааран иһиэхтөөхтөр. Итиннэ-хэ үлэлэрин иһин төлөбүр уопсай суугматтан 10 бырыһыаныт-тан итэрдэ суода мунхалааһын-га тэрийиһи араас хор ахсын тустаах былаан райпо-требсоюз бырабыланыатынан Быйыл балыкты таһаары турар. Быйылы ба-дыааһын сезонугар бериалибит былааннары толоруу сороһунга эргилэрин көгөтөргө, дьон-сэргэ ыадыһытын хаачыйарга бил-лэр көмөһөн буолуора.

Аһыт өттүгэр Кытайнаах, Амха уонна Бахы сельполарын салайааччытара ханьык дараһы суолта биэрбэккэ, быһаарылаах дьаһаллары ылбанка балыктаа-һынны ыһыпатахтара. Оттон Чу-ралчы сельполун бырабылаан, кыта кэлин икки сылга бу үлэ-ни балачча тэрийдэ. Нейиллэ-һини балык аһынан хаачыйыи соруудаһын балачча аһара толор-до.

Быйыл рыбводуһан сайыа, рыллыбыт күөлэргэ толору сас-таптаах балыктыыр биригээдэ-ни тэрийиэххэ наада. Кинилэр бултабыт балыктарыттан 20 бырыһыанын ара байалара үллэ-сэллэр. Оттон ордугун атыыга таһааран иһиэхтөөхтөр. Итиннэ-хэ үлэлэрин иһин төлөбүр уопсай суугматтан 10 бырыһыаныт-тан итэрдэ суода мунхалааһын-га тэрийиһи араас хор ахсын тустаах былаан райпо-требсоюз бырабыланыатынан Быйыл балыкты таһаары турар. Быйылы ба-дыааһын сезонугар бериалибит былааннары толоруу сороһунга эргилэрин көгөтөргө, дьон-сэргэ ыадыһытын хаачыйарга бил-лэр көмөһөн буолуора.

Редактор Н. П. Сидоров